



# Opšte informacije o postupku odobravanja potrošačkih kredita

MFİ PARTNER PLUS AD PODGORICA

JANUAR 2026. GODINE

Na osnovu člana 13 Zakona o potrošačkim kreditima („Službeni list CG“ br. 015/25 od 20.02.2025. godine), Odbor direktora Mikrokreditne finansijske institucije Partner Plus AD Podgorica (u daljem tekstu: MFI), na sjednici održanoj 30.01.2026. godine, usvojio je

## **OPŠTE INFORMACIJE O POSTUPKU ODOBRAVANJA POTROŠAČKOG KREDITA**

### **MFI Partner Plus AD Podgorica**

Ovaj dokument sadrži osnovne informacije o postupku odobravanja potrošačkog kredita, koje MFI stavlja na raspolaganje fizičkim licima – potrošačima a sve u cilju jasnog i transparentnog informisanja prije podnošenja zahtjeva za kredit. U tom smislu, želimo da Vas upoznamo sa ključnim koracima i pravilima u postupku odobravanja potrošačkih kredita.

Ugovaranje kredita kod MFI se odvija u sljedećim koracima:

1. Predaja dokumentacije za kredit
2. Predugovorno informisanje
3. Obrada kredita i procjena kreditne sposobnosti
4. Odobravanje kredita
5. Zaključenje Ugovora
6. Isplata kredita

#### **1. PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA KREDIT**

Osnovna dokumentacija koja se predaje službeniku MFI-ja uključuje:

- Važeći lični dokument – lična karta ili pasoš;
- Potvrda o zaposlenju i visini primanja izdata od strane poslodavca;
- Saglasnost za pristup i obradu podataka iz Kreditnog registra Centralne Banke Crne Gore;
- Druga dokumenta koja su relevantna za procjenu kreditne sposobnosti.

Napomena: U zavisnosti od vrste i iznosa kredita, MFI može tražiti dodatnu dokumentaciju.

#### **2. PREDUGOVORNO INFORMISANJE**

Nakon što MFI-ju pružite potrebne informacije o svojim potrebama, finansijskom stanju i željenim uslovima, MFI Vam, u skladu sa zakonskom obavezom uručuje PK obrazac – informacije prije zaključivanja ugovora o kreditu. Ovo je standardizovani dokument koji sadrži sve ključne informacije o kreditu, uključujući kamatnu stopu, efektivnu kamatnu stopu (EKS), ukupne troškove i prava potrošača. PK obrazac Vam omogućava da na jasan, transparentan i uporediv način sagledate uslove kreditiranja, procijenite finansijske efekte zaduživanja i razumijete svoja prava prije potpisivanja samog Ugovora.

#### **3. OBRADA KREDITA I PROCJENA KREDITNE SPOSOBNOSTI**

Nakon što MFI-ju pružite potrebne informacije o svojim potrebama i dokumentaciju, pristupamo detaljnoj procjeni Vaše kreditne sposobnosti, a koja podrazumijeva:

- Provjeru dostavljene dokumentacije;
- Uvid u kreditni registar;
- Analizu prihoda, rashoda i postojećih zaduženja.

U skladu sa zakonskim odredbama, utvrđivanje činjenica od značaja za procjenu kreditne sposobnosti obavezno podrazumijeva i utvrđivanje minimalnih troškova života potrošača i Vašeg domaćinstva, kako bi se osiguralo da preuzete obaveze ne ugrožavaju Vašu osnovnu egzistenciju.

#### 4. ODOBRAVANJE KREDITA

Nakon prikupljene dokumentacije i odrađene kreditne sposobnosti MFI donosi Odluku o odobrenju ili odbijanju kreditnog zahtjeva.

O donesenoj Odluci potrošač će biti obaviješten putem telefona, elektronske pošte ili SMS poruke.

Zahtjev za kredit može biti odbijen ako potrošač ne ispunjava kriterijume kreditne sposobnosti, dokumentacija nije potpuna ili je netačna, postoji povećan rizik vezan za urednost otplate, postoje drugi razlozi definisani internim pravilima MFI-ja. MFI će, u skladu sa važećim propisima, potrošaču dati obavještenje o odbijanju zahtjeva.

Potrošač ima pravo na:

- Jasne, tačne i razumljive informacije o uslovima kredita;
- Zaštitu ličnih podataka;
- Donošenje Odluke o prihvatanju ili neprihvatanju ponude kredita.

Prije potpisivanja Ugovora o kreditu i prateće dokumentacije, MFI potrošaču stavlja na raspolaganje:

- Nacrt Ugovora o kreditu;
- Nacrt plana otplate.

#### 5. ZAKLJUČENJE UGOVORA

Nakon odobrenja i prihvatanje potrošača o ponudi pristupamo potpisivanju Ugovora o kreditu i prateće dokumentacije. Potrošaču se uručuje primjerak Ugovora o kreditu, kao i finalnog plana otplate kredita.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, osim ako nije drugačije definisano.

#### 6. ISPLATA KREDITA

Nakon što je potpisana sva dokumentacija i ugovoreni svi instrumenti obezbjeđenja definisano Odlukom o odobrenju i Ugovorom o kreditu, MFI vrši isplatu kredita. Sredstva kredita se isplaćuju na Vaš tekući račun koji ste nam dostavili, pri čemu se kod slučaja refinansiranja kredita drugih finansijskih institucija dio sredstava iz kredita koji je za tu namjenu prenosi direktno finansijskoj instituciji, shodno potvrdi koju dostavljate.